

424.

Na osnovu člana 79 stav 6, člana 82 stav 3 i člana 87 stav 7 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

P R A V I L N I K
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA DOBIJANJE,
ODRŽAVANJE, SUSPENZIJU I ODUZIMANJE ZDRAVSTVENOG STATUSA GOVEDA I
SVINJA NA TUBERKULOZU, BRUCELOZU I ENZOOTSKU LEUKOZU*

Član 1

U Pravilniku o uslovima za dobijanje, održavanje, suspenziju i oduzimanje zdravstvenog statusa goveda i svinja na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu ("Službeni list CG", broj 55/15) u članu 11 stav 1 tačka 1 alineja 3 mijenja se i glasi:

“- vakcinom sa živim sojem RB 51 za životinje za koje postoji rizik od infekcije sa *Brucella abortus* ili vakcinom sa živim sojem Rev.1 za životinje za koje postoji rizik od infekcije sa *Brucella melitensis* ili drugim odobrenim vakcinama;”.

Član 2

U članu 24 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

“2) da nekastrirana goveda koja dolaze iz stada službeno slobodnog od bruceloze, a starija su od 12 mjeseci imaju titar *Brucellae* manji od 30 internacionalnih jedinica (IU) aglutinacije po mililitru dobijen:

- testom serumske aglutinacije (SAT); ili
- testom reakcije vezivanja komplementa (RVK); ili
- Rose bengal testom - RBT (puferizovani brucela antigen test); ili
- ELISA testovima; ili
- testom fluorescentne polarizacije (FPA) koji se sprovodi najviše 30 dana prije napuštanja stada porijekla;”.

Član 3

Poslije člana 26 dodaju se dva nova člana koja glase:

„Dodatne garancije za infektivni bovinu rinotraheitis za stavljanje u promet goveda

Član 26a

Goveda za uzgoj i proizvodnju koja potiču sa teritorije Crne Gore, mogu da se stavljaju u promet na teritoriju države članice Evropske unije koja sprovodi program kontrole i monitoringa infektivnog bovinog rinotraheitisa, ako:

- 1) na gazdinstvu porijekla goveda u posljednjih 12 mjeseci nije utvrđen infektivni bovin rinotraheitis (klinički ili patološki);
- 2) su 30 dana prije stavljanja u promet, izolovana u smještaju i da su bez kliničkih znakova na infektivni bovinu rinotraheitis;
- 3) su tokom izolacije podvrgnuta serološkom testu sa negativnim rezultatom koji je sproveden na uzorcima krvi uzetim najranije 21 dan nakon dolaska goveda u prostorije za izolaciju, radi otkrivanja kod:
 - vakcinisanih životinja, prisutnosti antitijela za glikoprotein gE bovinog herpes virusa tip 1; ili
 - nevakcinisanih životinja, prisutnosti antitijela bovinog herpes virusa tip 1 (u daljem tekstu: BHV1).

Izuzetno od stava 1 ovog člana, goveda za uzgoj i proizvodnju, mogu da se stavljaju u promet, ako su goveda:

- 1) porijeklom sa gazdinstva slobodnih od BHV1 u skladu sa posebnim propisom;
- 2) namijenjene za proizvodnju mesa i ako:
 - a) su porijeklom sa gazdinstava slobodnih od infektivnog bovinog rinotraheitisa; ili
 - b) potiču od vakcinisanih i redovno revakcinisanih majki; ili
 - c) su redovno vakcinisane i revakcinisane vakcinom sa uklonjenim gE, u skladu sa uputstvom proizvođača; ili
 - d) su podvrgnute serološkom testu sa negativnim rezultatom koji je sproveden na uzorcima krvi uzetim 14 dana prije otpreme:
 - radi otkrivanja, prisutnosti antitijela za glikoprotein gE BHV1 kod vakcinisanih životinja; ili
 - radi otkrivanja kod nevakcinisanih životinja, prisutnosti antitijela BHV1; i
 - da tokom prevoza goveda nijesu došle u kontakt sa govedima nižeg zdravstvenog statusa sa gazdinstva nepoznatog BHV1 statusa gdje se u skladu sa odobrenim programom kontrole i monitoringa infektivnog bovinog rinotraheitisa vrši uklanjanje pozitivnih životinja koje se drže u zatvorenom prostoru i iz kojih se životinje mogu prevoziti samo u klanicu;
- 3) porijeklom sa gazdinstva na kojima su sva goveda starija od 15 mjeseci vakcinisana i redovno revakcinisana, a sva goveda na gazdinstvu starija od devet mjeseci su ispitana serološkim testom sa negativnim rezultatom na antitijela za glikoprotein gE BHV1 u razmacima od najviše 12 mjeseci i goveda su ispitane sa negativnim rezultatima na antitijela na uzorcima krvi koji su uzeti u najviše 14 dana prije otpreme;
- 4) porijeklom sa gazdinstva slobodnih od BHV1 i ako je u području kruga poluprečnika 5 km oko gazdinstva nije bilo kliničkih ili patoloških dokaza infekcije BHV1 u prethodnih 30 dana, a goveda su ispitane sa negativnim rezultatima na antitijela na uzorcima krvi koji su uzeti u najviše 14 dana prije otpreme.

Goveda iz stava 1 ovog člana, namijenjena za klanje koja potiču sa teritorije Crne Gore i stavljaju se u promet na teritoriju država članica Evropske unije prevoze se direktno u klanicu ili preko sabirnog centra iz kojeg se upućuju na klanje u skladu sa članom 22 stav 2 tačka 1 ovog pravilnika.

Goveda za uzgoj i proizvodnju koja potiču sa teritorije Crne Gore, mogu da se stavljaju u promet na teritoriju države članice Evropske unije koje su slobodne od infektivnog bovinog rinotraheitisa i koje su date u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovog pravilnika, ako:

- 1) ispunjavaju uslove iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana;
- 2) su tokom izolacije podvrgnute serološkom testu sa negativnim rezultatom koji je sproveden na uzorcima krvi uzetim najranije 21 dan nakon dolaska goveda u prostorije za izolaciju, radi otkrivanja prisutnosti antitijela BHV1;
- 3) nijesu vakcinisana protiv bovinog infektivnog rinotraheitisa.

Goveda iz stava 4 ovog člana koja su namijenjena za klanje prevoze se direktno u klanicu u skladu sa članom 22 stav 2 tačka 1 ovog pravilnika.

Dodatne garancije za Aujeszkijevu bolest svinja

Član 26b

Svinje za uzgoj i proizvodnju i klanje mogu da se stavljaju u promet u Crnu Goru iz država članica Evropske unije koje su slobodne od Aujeszkijeve bolesti svinja i koje su date u Prilogu 2 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, svinje za uzgoj i proizvodnju mogu se otpremati u Crnu Goru iz država članica Evropske unije ili njihovih regiona koji nijesu slobodni od Aujeszkijeve bolesti svinja, ako:

- 1) podliježe obavezi prijavljivanja Aujeszkijeve bolesti;
- 2) se sprovodi Program kontrole i monitoring iz člana 26 ovog pravilnika;
- 3) na gazdinstvu porijekla svinja:
 - a) u posljednjih 12 mjeseci nije utvrđen klinički, patološki ili serološki dokaz Aujeszkijeve bolesti;
 - b) u posljednjih 12 mjeseci nije utvrđen klinički, patološki ili serološki dokaz Aujeszkijeve bolesti na gazdinstvima smještenim u području od 5 km oko gazdinstva porijekla svinja, osim za gazdinstva na kojima se redovno sprovode mjere praćenja i iskorjenjivanja bolesti, pod nadzorom nadležnog organa i u skladu sa programom iz člana 26 ovog pravilnika, čime je spriječeno svako širenje bolesti na tom gazdinstvu;
 - c) se vakcinacija protiv Aujeszkijeve bolesti nije sprovodila najmanje 12 mjeseci;
 - d) su najmanje dva puta u razmaku od najmanje četiri mjeseca svinje podvrgnute serološkom ispitivanju na prisutnost ADV-gE ili ADV-gB ili ADV-gD antitijela ili na cijeli virus Aujeszkijeve bolesti i pokazale izostanak Aujeszkijeve bolesti, kao i da su vakcinisane svinje slobodne od gE antitijela;
 - e) u posljednjih 12 mjeseci nijedna svinja nije uvedena sa gazdinstva nižeg zdravstvenog statusa u odnosu na Aujeszkijevu bolest, osim ako su testirane na Aujeszkijevu bolest sa negativnim rezultatima;

4) svinje:

- a) nijesu vakcinisane;
- b) tokom 30 dana prije premještanja su izolovane u smještaju radi sprečavanja rizika od pojave Aujeszkijeve bolesti kod tih svinja;
- c) su držane na gazdinstvu porijekla ili na gazdinstvu istog statusa od prašenja i ostale su na gazdinstvu porijekla:
 - najmanje 30 dana, u slučaju svinja namijenjenih proizvodnji; ili
 - 90 dana u slučaju svinja namijenjenih rasplodu;
- d) su podvrgnute najmanje dva puta serološkim testovima sa negativnim rezultatom na ADV-gB ili ADV-gD ili cijeli virus Aujeszkijeve bolesti u periodu od 30 dana između svakog testa, a svinje mlađe od četiri mjeseca se mogu testirati na ADV-gE koji se sprovodi u roku od 15 dana prije otpreme, a broj testiranih svinja za vrijeme izolacije treba da je dovoljan za otkrivanje:
 - sa sigurnošću od 95 % otkrivanje 2 % seroprevalence u slučaju svinja namijenjenih proizvodnji;
 - sa sigurnošću od 95 % otkrivanje 0,1 % seroprevalencije u slučaju svinja namijenjenih rasplodu.

Za svinje namijenjene proizvodnji, serološki test sa negativnim rezultatom na ADV-gB ili ADV-gD nije potreban ako:

- a) je u okviru plana iz člana 26 ovog pravilnika sprovedeno serološko ispitivanje na gazdinstvu porijekla između 45 i 170 dana prije otpreme, kojim nijesu potvrđena antitijela za Aujeszkijevu bolest, a vakcinisane svinje su bile slobodne od gE antitijela;
- b) su svinje držane su na gazdinstvu porijekla od prašenja;
- c) svinje nijesu premještane sa gazdinstva porijekla, odnosno koje su premještene bile su u izolaciji.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, svinje za klanje mogu se otpremati u Crnu Goru iz država članica Evropske unije ili njihovih regiona koji nijesu slobodni od Aujeszzkijeve bolesti svinja, ako:

- 1) podliježe obavezi prijavljivanja Aujeszzkijeve bolesti;
- 2) se sprovodi Program kontrole i monitoring iz člana 26 ovog pravilnika;
- 3) se direktno prevozu u klanicu pod uslovom da:
 - a) potiču sa gazdinstva koje ispunjava uslove utvrđene iz stava 1 ovog člana; ili
 - b) su vakcinisane protiv Aujeszzkijeve bolesti najmanje 15 dana prije njihove otpreme i dolaze sa gazdinstva porijekla na kojem:
 - su se u posljednjih 12 mjeseci redovno sprovodile mjere praćenja i iskorjenjivanja Aujeszzkijeve bolesti, pod nadzorom nadležnog organa i u skladu sa programom iz člana 26 ovog pravilnika;
 - su držane najmanje 30 dana prije otpreme i gdje nijesu nije utvrđeni klinički ili patološki dokaz Aujeszzkijeve bolesti do trenutka izdavanja zdravstvenog sertifikata; ili
 - (c) nijesu vakcinisane i potiču sa gazdinstva na kojem:
 - su se u posljednjih 12 mjeseci redovno sprovodile mjere praćenja i iskorjenjivanja Aujeszzkijeve bolesti, pod nadzorom nadležnog organa i u skladu sa programom iz člana 26 ovog pravilnika nijesu nije utvrđeni klinički ili patološki dokaz Aujeszzkijeve bolesti u prethodnih šest mjeseci;
 - je zabranjeno vakcinisanje protiv Aujeszzkijeve bolesti i uvođenje vakcinisanih svinja, jer je gazdinstvo u postupku postizanja višeg statusa u odnosu na Aujeszzkijevu bolest u skladu sa planom kontrole iz člana 26 ovog pravilnika;
 - su držane najmanje 90 dana prije otpreme.”

Član 3

U članu 30 riječi: „čl. 22 do 26“ zamjenjuju se riječima: „čl. 22 do 26 i čl. 26a i 26b“.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

* U ovaj pravilnik prenijeta je Direktiva Savjeta od 26. juna 1964. godine o zdravstvenim problemima životinja koja utiču na trgovinu govedima i svinjama unutar Evropske unije (*Council Directive 64/432/EEC of 26 June 1964 on animal health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine*); član 2 Odluke Komisije od 15. jula 2002. o odobravanju vakcine protiv bruceloze u okviru Direktive Savjeta 64/432/EEZ (2002/598/EC: *Commission Decision of 15 July 2002 approving vaccines against bovine brucellosis within the framework of Council Directive 64/432/EEC*) i Odluka Komisije od 4. marta 2004. o odobravanju testova za otkrivanje antitijela za brucelozu goveda u okviru Direktive Savjeta 64/432 (2004/226/EC: *Commission Decision of 4 March 2004 approving tests for the detection of antibodies against bovine brucellosis within the framework of Council Directive 64/432/EEC*); član 2,3 i 4 i Prilog II Odluke komisije 2004/558 od 15. maja 2004.o sprovođenju Direktive Vijeća 64/432/EEZ u odnosu na dodatne garancije za trgovinu govedima unutar Zajednice u pogledu zaraznog goveđeg rinotraheitisa i odobrenju programa iskorjenjivanja koji su predstavile određene države članice; član 1, 2, 3, 4, 8 i Prilog I Odluka Komisija od 21. februara 2008. o dodatnim garancijama u trgovini svinjama unutar Zajednice vezano uz bolest Aujeszkoga i kriterijima za dostavu informacija o bolesti.

Broj: 323-34/17-4

Podgorica, 27. marta 2017. godine

Ministar,
mr **Milutin Simović**, s.r.

Prilog 1

Države članice Evropske unije koje su slobodne od infektivnog bovinog rinotraheitisa

Države članice	Regioni država članica na koje se primjenjuju dodatne garancije
Danska	Svi regioni
Njemačka	Savezne države: Baden-Württemberg: Bavarska Berlin Brandenburg Bremen Hessen Donja Saska Mecklenburg-Zapadno Pomorje Porajnje-Falačka Sarska Saska Saska-Anhalt Tiringija Sljedeće upravne jedinice (<i>Regierungsbezirke</i>) u regionu Sjeverna Rajna-Vestfalija: Arnsberg Detmold Münster
Italija	Region Valle d'Aosta Autonomna pokrajina Bolzano
Austrija	Svi regioni
Finska	Svi regioni
Švedska	Svi regioni

Prilog 2

Države članice Evropske unije koje su slobodne od Aujeszkijevu bolest svinja

Oznaka ISO	Država članica	Region
BE	Belgija	Svi regioni
CZ	Češka	Svi regioni
DK	Danska	Svi regioni
DE	Njemačka	Svi regioni
IE	Irska	Svi regioni
FR	Francuska	Departmani Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ile-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pariz, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines
IT	Italija	Pokrajina Bolzano
CY	Kipar	Svi regioni
LU	Luksemburg	Svi regioni
HU	Mađarska	Svi regioni
NL	Holandija	Svi regioni
AT	Austrija	Svi regioni
SI	Slovenija	Svi regioni
SK	Slovačka	Svi regioni
FI	Finska	Svi regioni
SE	Švedska	Svi regioni
UK	Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Svi regioni